



## SELELEKELA

Maemo a tekolo a ho Setatemente sa Karikulamo ya naha a bontsha boemo boo baithuti ba lokelang ho ba ho bona ha ba feta sehlopha ka seng thutong ka nngwe ho tse robedi.

Mosebetsi wa bana wa letsatsi le letsatsi o bontsha hore matitjhere a na le bothata ba ho ka lekola maemo a tekolo ka nako e kgutshwane.

Lefapha la thuto la naha e leng karolo ya ya naha ya ho ntlafatsa puo, le thakgotse lewa la ntlafatso ya katleho ya moithuti ho hlakisa ka matla boemo boo bana ba lebeletsweng ho bo fihlela boleleleng ba selemo.


Moetapele ya ikarabelang tsamaisong ya mananeo a Karikulamo ho “GET Band” Kapa Botjhabela ha mmoho le botsamaisi ba ditereke, matitjhere a mophato o tlase ba ikentse kgokanyana phiri ho boela ba nala. Lewa la Ntlafatso Ya Katleho Ya Moithuti.

Tshebedisano mmoho eo ya tswala tokomane ena ya Lewa La Katleho Ya Ya Moithuti.

Sepheo sa tokomane ena ke ho thusa matitjhere ho fumana se lebeletsweng baneng pheletsong ya kotare ka nngwe dihlopheng tse fapaneng.

Tokomane ena e tla ntlafatswa ha nako e e ntse e tsamaya ho ya ka maikutlo le dikeletso tsa matitjhere. Ka hoo re kgothaletsa matitjhere ho e sebedisa ka mehla ha ba lekola bana. Re mema boetapele bahle, masuwelhoho le ditho tsa makgotla a taolo ya dikolo ho hlahisa maikutlo a ka thusang ho ntlafatsa tokomane ena.

Re tshepa hore tshebedisano mmoho e ka tlisa katleho e tla thusa matitjhere ho sebedisa Lewa Lena La Ntlafatso Ya Katleho Ya Moithuti ka nepo mme mesuwelhoho yona e kgone ho laola mesebetsi ya bona ya teko ka boitshepo..



Dr F. Peters

Director: Curriculum ECD & GET Programmes

For inputs into this document please contact:

Mrs NP Manxiwa: Tel no: 040 608 4666

## **MAQITI A HO NTLAFATSA KATLEHO YA MOITHUTI (LEARNER ATTAINMENT IMPROVEMENT STRATEGY)**

Boemo bo phahameng ba puo le dipalo ke motheo wa bohlokwa o hlokehang setjhabeng. Tsena bobedi di hlokeha ka matla ho kgodisong le tsheketshekong ya tsebo lenane thutong le letjha ha ka lehlakoreng le leng di phahamisa tsebo ka kakaretso. Boikemisetso ba maAfrika Borwa ke ho thabela boemo bo hodimo ba puo bo kgonang ho ba thusa ho ba le seabo bophelong ba bona, ho kenyeletsa mosebetsing, malapeng le setjhabeng. Moruo le boemo ba bophelo ba setjhaba sa bo rona bo itshetlehile kahong ya setjhaba se kgonang ho bala. Hona ho bolela hore ho tshwanela ho fanwe ka tlhokomediso ya bohlokwa ho baithuti ba kajeno ka molemo wa ho bala, ho be ho netefatswe hore ba tla fumana boemo bo phahameng ba maqiti a hlokehang ho ntlafatsa tsebo eo ya ho bala.

**Maqiti a ho ntlafatsa puo a naha** a ile a thewa ka mora ho fumanwa ha mathata a ho ba la sehlopheng sa boraro (grade 3) le sa botshelela (grade 6) ka mora hore ho ho hlahlobisiswe naha ka bo phara (National Systemic Evaluation). Boikemisetso ba tshebediso ya maqiti ana ke ho nka puo ele ntho ya bohlokwa lenane thutong (curriculum) e le hore dithutong tse ding puo e matlafatswe ka ho bua, ho mamela, ho bala le ho ngola. Maqiti a ho ntlafatsa bokgoni ba ho ngola le ho bala a hloka ho ka sebediswa ka tekatekano sekolong. Maqiti ana a ntlafatsa tshebediso ya puo ya letswele a be a thuse ho ntlafatsa le tshebediso ya dipuo tse ding ho tloha sehlopheng sa R (grader) ho ya sehlopheng sa botshelela (grade 6). Tsena tsohle di etswa molemong wa ho tseba ho bala le ho ngola. **Maqiti a ho ntlafatsa puo** a na le dikarolwana tse pedi e leng:-

- Tlhophiso ya nako ya puo
- Nako e ikgethileng ya ho balla tsebo le boithabiso – e bitswa “Drop all and Read” (DAR)

Ke ka hoo lefapha la naha la thuto thehileng **Maqiti ana a ho ntlafatsa katleho ya moithuti**. Hona ho entswe ho thusana le mesuwe ho rarolla mathata ao ba kopanang le ona a neng a fumanwe selemong sa 2003.

### **SEPHEO SA LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI**

Ke ho fana ka tharollo qakeng e utulotsweng ke Lefapha la thuto naha, “Human Research council(HRC), Higher Education Institution (HEIS)” le la “Non- Governmental Organisations” la hore ho na le bothata bo teng tshebedisong ya puo naha ka bophara. Se ileng sa fumanwa ke hore le ha se totobaditswe se hlokehang ho moithuti hoye ka se bitwang “Learning Outcomes” le “Assessment Standards” ho na le bofokodi bo teng ho raleng mosebetsi ka tsela e lebeleletsweng. Ka hoo Lewa la ntlafatsoya katleho ya moithuti (Learner Attainment Target – {LAT}) le tla leka ho nka bohato bo hlokehang ho ya ka “February 2007 Assessment Protocol. Ka mora ho thewa hona ha “LAT” ho lebe letswe hore ho sebetswe ka ho tshwana diphaposeng tsa sehlopha ka seng Eastern Cape ka bophara. Katleho ya “LAT” e tla bonahala ha fela eba tsela ya ho hlahloba e hlalositse ka tsela e bonolo e hlakileng. Tokomane ena e na le mehlala e la thusa mosuwe ho hlahloba le ho rala mosebetsi.

### **3.TSELA YA TSHEBETSO YA “PROVINCE”**

Ho ntshetsa pele mosebetsi ona ho ile ha thewa sehlopha sa tshebetso sa “Province”, moo dipuo tse nne di neng di emetswe. Puong ka nngwe e ile ha bonahala ho le bohlokwa hore ho kenyeletse le ditsebi tse ding bakeng sa thuso ya tshebetso ya tokomane ena. Mona ho ne ho hlokeha le mesuwe e nang le boikitlaetso, tjantjello le boikemisetso. Mosebetsi ona o ile wa hlaliswa mohla la 19 Pherekong 2008 kopanong e neng e reretswe seo moo ho neng ho hlahlobisiswa tokomane ka bo tlalo. Ho ntshwa ha tokomane ea ho ya dikolong ho tla ba ka Hlakubele 2008 moo tshebediso le katleho ya yona di lebeleletsweng ho tle e phatlalatswe ka botlalo ka 2009.

## **TSELA YA HO E SEBEDISA (how to use this guide)**

Ditlhoko tsa “Protocol” ena ya Hlakola 2007 di lokiseditswe tlhahlobo e hlophisitsweng ya puo kotara ka nngwe:-

### **HLOKOMELA**

- Puong ya letswele ditlhahlobo dinne kotara ka nngwe;
- Puo e tlatselatsang ditlhahlobo dipedi kotara ka nngwe.
- E hlophisitswe ka tsela e latelang:
- Sehlophiso 1: Tokomane ya lewa la ntlafatso ya katleho ya moithuti(L.A.T.)
- Sehlophiso 2: Lenane Tsamaiso la Tlhahlobo ya Mantlha.
- Sehlophiso 3: Mohlala wa tokomane ya Tlhahlobo ya Mantlha.
- Sehlophiso 4: Di “LO” tse thontsweng tsa Tlhahlobo ya Mantlha.

### **TOKOMANE YA LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI (L.A.T.):**

- Tokomane ena e hlalisa di “LO” le di “AS” tse thonyeditsweng hlahlobo ya ka mehla le ya mantlha. Hlokomela hore di “AS” ha di latellane ka tsela e tshwanang ho ya ka tsela eo dilatelanang ka yona ditokomaneng tse ding tsa dipuo tsa letswele(Home Language).
- Ho etsa ena tokomane ho sebedisitswe tokomane ya “English Home Language, Policy Document.”
- Tokomaneng ena ho na le mesebetsi wa kotara ka nngwe moo ho arotsweng mosebetsi ka tsela e ikgethileng(tse takilweng le tse sa takwang)
- Tse takilweng ke tsa tlhahlobo ya mantlha(FAT) ha tse sa takwang di emetse tlhahlobo ya ka mehla.

### **LENANE TSAMAISO LATLHAHLOBO YA MANTLHA.**

- Ena tokomane e akaretsa tlhahlobo ya kotara ka nngwe.
- E boetse e hlakisa di “LO”, “AS” “FAT”, mosebetsi o tlamehang ho etswa ke bana, tsela ya ho lekola le sesebediswa sa ho lekola.

### **MOHLALA WA TOKOMANE YA THLAHLOBO YA MANTLA**

- Tokomane ena ke mohlala wa tlhahlobo ya mantlha.
- Mona ho ntse ho lebelletswe hore mesuwe e rale ditokomane tse ding tsa ho hlahloba jwalo ka ha ho hlokeha.
- Meralong eo ya tlhahlobo mesuwe e hlokomela hore e tlameha ho ikamahanya le di “LO” & “AS” tse thontsweng ka kotara.
- Ba ele hloko ho sebedisa mefuta e mengata ya ho hlahloba le disebediswa(tools) tsa mefuta futa ha ba lekola.

### **DI “LO” TSE NTHONTSWENG TSA HLAHLOBO YA MANTHLA**

- Tokomane ena e hlalisa lenane la ditlhahlobo tsa mantlha tsa sehlopha ka seng ka molemo.
- E tshwere ditlhahlobo tse 16 tsa mantlha.
- Tokomane ena ke e nngwe ya ditokomane tsa “School Assessment plan”.

# **RE FETISA DITEBOHO HO BA LATELANG:**

## **Provincial Task Team:**

Dr D. Reddy	CES :ECD/FP
Ms W. Pretorius	DCES:ECD/FP
Ms N.P. Manxiwa	DCES:ECD/FP

## **DISTRICT OFFICE TASK TEAM:**

MS T.N.Ngaleka	DCES:ECD/FP
----------------	-------------

## **EDUCATORS:**

MS T.P.Mahlasela	Principal	Phaphama Sen.Primary
Ms K.Hlapisi		Ilingeletu Jun.Sec.
Ms M.A.Ntanjana		Mohoabatsane Jun.Sec.
Ms S.R. Mosia		Naledi Jun. Sec.
Ms F.N.Nobheqwa		Luzie Jun. Sec.
Ms N. Ngqono		Phaphama Sen. Primary
Ms G.H. Lerotholi		Remang Motheo Sen. Primary
Ms N.G.Ntokoane		Matsoane Sen. Primary
Ms P.Phera		Mbizeni Sen. Primary
Ms L. Mnja		Seqhobong Jun.Sec.
Ms L.Kalatile		Mosana Jun. Sec

## DIKAHARE

SELELEKELA	i
MAQITI A HO NTLAFATSA KATLEHO YA MOITHUTI	ii - iv
RE FETISA DITEBOHO HO BA LA TELANG	v
LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI –PUO YA LETSWELE	1 - 18
TLHAHLOBO YA MANTLHA :MOHLALA	19 - 20
TLHAHLOBO YA MANTLHA -----PUO YA LETSWELE	21 - 26
DI “LO” TSE THONTSWENG TSA TLHAHLOBO YA MANTLHA	27
HLOKOMELA	28
HO SEBEDISITSWE	28

**LEWA LA NTLAFATSO YA KATLEHO YA MOITHUTI –PUO YA LETSWELE**  
**GRADE 3**

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p><b>LO 1:HO MAMELA</b>  <i>AS1:Ngwana a mamela ka hloko(a atolosa bokgoni ba ho mamela nako e telele) mme a arabe dipotso ka tatellano ho ya ka moo di botsitsweng ka teng boemong ba hae.</i>  <i>AS2:A bontsha kutlwisiso ya puisano ka ho hlompha sebui,ho mamela ka hloko,ho bua le ho botsa dipotso tsa tlhakisetsa,ho akaretsa seo a se utlwileng.</i></p>	<p><i>Morutabana o qoqela bana pale kapa tshomo mme o botsa dipotso ho lekola kutlwisiso ya bona ho beha dintlha ka tatellano.</i>  <b>TLHATHLOBO</b>  <i>Mona ho sebediswa “checklist”ho lekola kutlwisiso.</i></p>	<p><i>Bana ballwa pale ke morutabana ha bona ba mametse ka hloko.Bana le bona ba nehwa sebaka sa bala ka bonngwe.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Ngwana ka mong o fuwa monyetla wa ho badisa pale ka tatellano ho ya ka kutlwisiso ya hae mme a boele a arabe dipotso ho ya ka moo di botswang ka teng ka tatellano.Ho sebediswa “checklist “le “rubric” ho lekola kutlwisiso.</i></p>	<p><i>Ngwana ka mong o ikgethela pale eo a ka e ballang ba bang bukeng kapa pampering.</i>  <i>Ngwana ka mong kapa ka dihlopha ba a taka mme ba iqapele dipale ka seo ba se takileng.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Ngwana ka mong o pheta pale eo a e utlwileng a latelanya dintlha ho ka moo a di utlwileng ka teng.Ba qolla mabitso kapa mantswe ho ya ka taelo ya morutabana.Ba aha dipolelwana ka a mang a mabitso ao.Ho sebediswa “rubric”checklist”kapa “observation” sheet ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>	<p><i>Bana ba etsa dilotho,ba mamele</i>  <i>Dipale seyalemoyeng le “telebesheneng”</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Ngwana ka mong o pheta pale ka kutlwisiso ya hae,a hlahlamanya dintlha mme a be a arabe ho ya ka moo di butswitseng ka teng.Ho sebediswa “checklist”kapa”rubric” ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>
<p><i>AS3:A dumela, a eellwa a bile a bontsha tlhompho dipuong tse fapaneng.</i></p>	<p><i>Bana ba rutwa ho dumedisana ka dipuo tse fapaneng.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Bana ba tla bontsha kalaneng(role play)tumedisano ka dipuo tse fapaneng.Ho tla sebediswa “observation sheet”ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>	<p><i>Bana ba mamela pale e balwang bukeng kapa seyalemoyeng kapa e badiswang ke morutabana mme ba ka nna ba bohela “telebeshene”Pale ena e tshwanela ho bua ka mefuta e fapaneng ya batho ba phelang mmoho,mohl.”Movhango”le” Emzini wezintsizwa”</i>  <b>TLHAHLOBO</b></p>	<p><i>Bana ba bala dibuka tseo ba ipatletseng tsona tsa dipuo tse ding e be ba ya di pheta</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Ngwana ka mong o pheta pale eo a e badileng.</i>  <i>Ba fetolela dipolelo tseo ba di utlwileng dipuong tse ding ka puo ya bona.Ho</i></p>	<p><i>Bana ba bala dibuka tseo ba ipatletseng tsona,tsa dipuo tse ding.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Bana ba iketsetsa dibuka tsa mantswe ba Sebedisa le dipuo tse ding</i></p>

<i>LO s &amp; ASs</i>	<i>TERM 1</i>	<i>TERM 2</i>	<i>TERM 3</i>	<i>TERM 4</i>
		<i>Ba ngole mabitso a dibapadi tse ka sehlohong.Ba fetolele mantswe ao ba a utlwileng dipuong tse ding ka puo ya bona.Ho sebediswa “checklist”ho lekola kutlwisiso.</i>	<i>sebediswa “checklist”ho lekola kutlwisiso ya bana.</i>	
<p><i>AS4:A mamela ha monate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale,dithothokiso,dipina le tse ding dipuisano tsa molomo.</i></p> <p><i>4.1A mamela sehloho le mmoko-tabana</i></p> <p><i>4.2 A mamela ele hore a tsebe ho ntsha dintlha kgolo</i></p> <p><i>4.3 A noha se tla etsahala</i></p> <p><i>4.4 A pheta ka tatellano dintlha,diketsahalo le ho ntsha maikutlo ka se etsahetseng</i></p> <p><i>4.5 A araba dipotso tsa molomo</i></p> <p><i>4.6 A ntsha maikutlo,ba fane ka mabaka a se etsahetseng</i></p> <p><i>4.7 A fumane sesosa le phetho ho se buuweng ka molomo</i></p> <p><i>4.8 A taka ditshwantsho ba bile ba di ngola ka mantswe a bona ho bontsha kutlwisiso.</i></p>	<p><i>Morutabana o phetela bana pale kapa tshomo mme ba mamela ka hloko</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Morutabana o botsa bana dipotso tse amanang le pale,pina, tshomo kapa thothokiso eo ba e utlwileng.Ho sebediswa “rubric”kapa “checklist”</i></p>	<p><i>Bana ba phetelana dipale kapa ditshomo ba bang ba mametse ka hloko.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Bana le morutabana ba botsa dipotso ka dipale tseo ban eng ba di phetelana</i></p>	<p><i>Bana ba bala dipale tseo ba ikgethetseng tsona dibukeng,ba mamele dipale seyalemoyeng ba be ba bohele “telebeshene”</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Bana ba botsana dipotso ho ithuta ka letshwao la potso le a mang matshwao.”Checklist “e sebediswa ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>	<p><i>Ba pheta dipale ba sa le bale tatellano ya dintlha le diketsahalo</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Bana ba ntsha maikutlo ka dipale tseo ba di mametseng seyalemoyeng</i></p>



<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<i>AS5:Ho mamela ka ho natefelwa a bile a araba dilotho le metlae.</i>				
<i>AS6:Ho mamela sebui seo (seyalemoya) a sa se boneng mme a mamele ditaello le ho araba dipotso ho ya ka moo di botsitsweng ka teng.</i>	<i>Bana ba mametse seyalemoya ka kelo tlhoko e kgolo. TLHAHLOBO Baithuti ba pheta seo ba se utlwileng,ba hlahlamanya dintlha ho ya ka moo ba utlwileng ka teng.Ho sebediswa “checklist”ho lekola kutlwisiso ya bana.</i>	<i>Bana ba mamela dipale tseo ba di phetelwanang kapa tseo ba di mametseng seyalemoyeng TLHAHLOBO Baithuti ba botswa dipotso tse lebaneng le thuto ya moyeng .Ho sebediswa “checklist ho lekola kutlwisiso ho baithuti.</i>	<i>Bana ba phetelwa pale ba mametse ka hlooko TLHAHLOBO Bana ba botswa dipotso ka pale mme ba papadi ya kalaneng</i>	<i>Bana ba phetelwa pale ba mametse ka Hlooko TLHAHLOBO Bana ba botswa dipotso ka pale mme ba papadi ya kalaneng ba sebedisa rubric</i>
<b>LO2:HO BUA</b> <i>AS1:O hopola diketsahalo tse etsahetseng kgale e be o ntsha maikutlo a hae ka tsona.</i>	<i>Moithuti ka mong o phetela ba bang ka ketsahalo eo a ke keng a e lebala bophelong ba hae. TLHAHLOBO Moithuti o ntsha maikutlo a hae ka seo se kileng sa etsahala.Ho sebediswa “rubric”ho lekola kutlwisiso ya bana.</i>	<i>Morutabana o fana ka dihloho tseo bana ba ka buang ka tsona.  TLHAHLOBO Ka bonngwe kapa ka dihlopha baithuti ba ngola ka dihloho tse fapaneng tseo ba neng ba qoqa ka tsona, ba ka nna ba qoqa ka dihloho tsena ntle le ho ngola.Ho sebediswa “rubric” ho lekola kutlwisiso.</i>	<i>Baithuti ba bala dibuka tsa kgala mme ba ntsha maikutlo a bona ka tsona. TLHAHLOBO Baithuti ba etsa diphuputso ka diketsahalo tsa kgale mme ba qoqa ka tsona diphaposing tsa sekolo.Ho sebediswa “checklist”ho lekola kutlwisiso.</i>	<i>Bana ba qoqa ka diketsahalo tse kileng tsa etsahala bophelong,sekolong kapa motseng wa bona TLHAHLOBO Ho hlahlojwa tatellano ya diketsahalo Ho sebediswa ‘rubric</i>
<i>AS2:O sebedisa puo ho akanya boithabiso.Mohl:Ho etsa metlae,dithothokiso le ho iqapela dipale.</i>	<i>Baithuti ba ya itheneketsa. Mohl: Bataung ,Bakoena,Batlokoa etc.Ba bang ba ya iphafa. TLHAHLOBO</i>	<i>Baithuti ba qapa dithothokiso ka dihloho tse fapaneng.Mohl:diphoofolo,di ketsahalo le tse ding. TLHAHLOBO</i>	<i>Baithuti ba qoqa ka dipale le metlae tse qapilweng ke bona. TLHAHLOBO</i>	<i>Bana ba papadi ya kalaneng ho pheta dipale tseo ba iqapetseng tsona.Ba bontsha maikutlo a bona ka pale mme ba sebedisa ditho tsa mmele (gestures) jwaloka</i>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p>AS3:O qapa dipale a be a di phete,a bontsha qalo bohare le phetho,a sa lebala dintlha tsa bohlokwa ntle le phetapheto.</p> <p>AS4:O sebedisa ditsela tse fapaneng ho pheta pale(tshebediso ya ditho tsa mmele[gestures])</p>	<p>Ho sebediswa “rubric”ho lekola kutlwisiso.Mona baithuti ba ya itheneketsa ka bonngwe.</p>	<p>Baithuti ka bonngwe kapa ka dihlopha ba bua ka dihloho tseo ba ikgethetseng tsona.”Rubric e tla sebediswa ho lekola kutlwisiso baithuting</p>	<p>Baithuti ba ngola metlae kapa dipale tseo ba di qapileng.”Rubric “e lekola kutlwisiso ya bana.</p>	<p>ho bontsha thabo, bohloko, maikutlo(feelings). TLHATLHOBO</p> <p>Morutabana o tla sebedisa “rubric/observation sheet” ho lekola kutlwisiso.</p>
<p>AS5:O nka karolo puisanong ya dihlopha</p> <p>5.1 O bontshana le ba bang ka dihloho dihlopheng nakong ya puisano.</p> <p>5.2 Ho fana ka sebaka ho ba bang mme o botsa dipotso tse hlokalang.</p> <p>5.3 Ho hlahisa o bile o hlakisa dintlha.</p> <p>5.4 O bontsha kelo hloko ditokelong tsa ba bang</p> <p>5.5Ho akaretsa mosebetsi wa sehlopha.</p> <p>5.6O botsa dipotso ho hlakisetswa le ho fumana tsebo.</p> <p>5.7O araba dipotso a bile a fana ka mabaka a dikarabo tsa hae.</p> <p>5.8O fana ka mantswe a kgothatsang ho ba bang.</p>	<p>Baithuti ba qoqa ka sehloho seo ba se filweng ke morutabana. TLHAHLOBO</p> <p>Baithuti ba ya qoqa.Morutabana o sebedisa “observation sheet”ho lekola hore baithuti ba latela tsela e nepahetseng puisanong.</p>	<p>Baithuti ba etsa puisano(dialogue)ka dihloho tse fapaneng. TLHAHLOBO</p> <p>Bithuti bay a buisana ka bobedi ka dihloho tse fapaneng.Morutabana o sebedisa”observation sheet”ho lekola hore bana ba latela tsela e nepahetseng puisanong</p>	<p>Baithuti ba etsa phehisano ka dihloho tseo ba di filweng ke morutabana. TLHAHLOBO</p> <p>Baithuti bay a phehisana ka dihlopha.”Observation sheet”ke yona e sebediswang ho lekola tsela ya phehisano.</p>	<p>Bana ba etsa diphehisano ka dihloho tseo ba di filweng dihlotshwaneng TLHAHLOBO</p> <p>Ba ya phehisana dihlotshwaneng ho sebedisa “rubic”</p>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p>AS6:HO etella pele dipuisano tsa mefuta e fapaneng.</p> <p>AS7:A beha tlhahiso ya molomo(oral presentation)ka dihloho tse fapaneng dipuisanong tse fapanen..</p> <p>7.1: Ka thuso le tshehetso ya morutabana o aha dintlha tsamaiso(guidelines)tseo a tlang ho di latela ha a beha tlhahiso ya hae.</p> <p>7.2 A hlalosa se tla etsahala le hore se tla etsahala jwang.</p> <p>7.3 A sebedisa dithusathuto tse bonwang ho eketsa tlhahiso ya hae.</p> <p>7.4 A latela tsela tse nepahetseng ho hohela bamamedi(ho ba sheba ha a bua,ho phahamisa lentswe).</p> <p>7.5 A phahamisa lentswe mme a ntse a le fetofetola.</p> <p>AS8: A ikamahanya moqoqong jwalo ka enngwe ya tsela tsa bophelo.</p>	<p>Baithuti ba etsa diphuputso ka dihloho tse fapaneng malapeng kapa setjhabeng.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Baithuti ba beha(present)ditlhahiso tsa bona tsa phuputso ka bonngwe kapa ka dihlopha.Mona ho sebetsa”observation sheet”ho lekola hore ho latetswe tsela e nepahetseng ho beha dintlha.</p>	<p>Baithuti ba nehwa dihloho tse fapaneng tseo ba ka buang ka tsona dihlopheng phaposing. Mona bana ba etsisa batho ba fapaneng (mohlala-sebohodi,leqhekwana lepolesa jj).</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Baithuti ba beha ditlhahiso tsa bona ka dihloho tseo ba ikgethetseng tsona,dihlotswaneng diphaposing.Ho sebediswa”rubric/observation sheet” ho lekola.</p>	<p>Baithuti ba ikgethela dihloho tseo ba ka buang ka tsona ka bonngwe kapa ka dihlopha ba sebedisa dithusathuto(jk dimela)</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Baithuti ba beha ditlhahiso tsa bona tsa phuputso ka bonngwe kapa ka dihlopha mona ho sebetsa “observation sheet” ho lekola hore ho latetswe tsela e nepahetseng ho beha dintlha</p>	<p>Baithuti ba etsa dipuisano ka bonngwe ka diphaposing ,ho arajwa dipotso ho ya ka moo moithuti eo a botsang dipotso ka teng</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ba lekolwa tsela eo bana ba botsang dipotso ka yona Ka yona,hore na e nepahetse.ho sebediswa “observation sheet”</p>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p><b>LO3: BALA O SENOLA</b>  <i>Re tseba hona ha moithuti a</i>  <i>AS1: Sebedisa dithusathuto tse bonahalang ho fumana moelelo.</i>  <i>1.1: A bala ditshwantsho tse jk ditshwantsho dimmapa, dipapetla le metako.</i>  <i>- A hlalosa ka puo ya molomo ka ho ngola, moelelo le sepheo.</i>  <i>- A sebedisa thlahiso leseding eo a e fumaneng ka tshwanelo jk. mmapa ho supa tsela.</i>  <i>- A hlahloba ditshwantsho a di kgabisa ka ho phethahetseng.</i></p>	<p><i>Dipotso le dikarabo ka setshwantsho. Bana ba arolwa ka dihlotshwana ba bala mabitso a setshwantshong e be ba bopa dipolelo.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Sehlopha ka seng se fana ka tlaleho. Bana ba bala dipolelo tseo ba di ngotseng.</i>  <i>Morutabana o sebedisa "rubric"</i></p>	<p><i>Bana ba taka setshwantsho ba ngole moqoqo ka tsona.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>    <i>Ngwana ka mong o tla bala moqoqo oo a o ngotseng mme bana ba mametse ka phapusing.</i>  <i>Morutabana o sebedisa "checklist"</i></p>	<p><i>Morutabana le bana ba bontshana ka mmapa wa sekolo sa bona, ba be ba bontshane dipotso ka mmapa wa sona.</i>  <i>(mohlala- Se ahilwe nnqa e feng ya motse?</i>  <i>- Sehlopha sa pele se dutse nnqa e feng ya moaho?</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Bana ba rala dimmapa ka malapa a bo bona ba bontsha nnqa a ahilweng ho yona. O sebedisa "rubric"</i></p>	<p><i>Morutabana le bana ba etsa (digraph) tse bontshang malapa ka ho ya ka dikgutlo tse nne</i>  <b>TLHAHLOBO</b>    <i>Bana ba rala dimmapa ka metse e haufi le metse ya bona.</i>  <i>O sebedisa "checklist"</i></p>
<p><i>AS2: O etsa moelelo ka dingolwa</i>  <i>2.1 O araba dipotso a bile a seka-seka maikutlo ka moqoqo kapa thothokiso eo a e badileng ho bontsha kutlwisiso.</i>  <i>- Kgotlo ya bohlokwa.</i>  <i>- O qolla dintlha jwaloka ka baphetwa ba ka sehlohong, tatelano ya diketsahalo le bohlokwa ba botjhaba.</i></p>	<p><i>Morutabana le bana ba bala thothokiso ka kutlwisiso. Ba araba dipotso tse botsitsweng ba ntshe maikutlo ho ya ka thothokiso.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>    <i>Ba araba dipotso ka molomo e be ha morao ho a ngolwa dibukeng ho tla sebediswa "rubric ho lekola kutlwisiso.</i></p>	<p><i>Bana ba arolwa ka dihlotshwana ba kgetha baphetwa ba ka sehlohong, tatellano ya diketsahalo.</i>  <b>TLHAHLOBO</b>    <i>Bana ba tla phetelana thothokiso kapa pale.</i>  <i>Morutabana o ba mamela hore ba beha diketsahalo ka tatelano.</i>  <i>O sebedisa "checklist"</i></p>	<p><i>Ngwana o iketsetsa pale ka botjhaba ba e mong, a bile a bontsha le tswalano (puo, dijo, diaparo j.j)</i>  <b>TLHAHLOBO</b>    <i>Morutabana o tla lekola hore dintlha di a tsamaelana.</i>  <i>O sebedisa "rubric"</i>  <i>Bana ba hlahlobana ka bo bona ba bolele o e ratile</i></p>	<p><i>Bana ba bala mefuta-futa ya dibuka mme morutabana o ba ruta ho di arola dipale tsa boiqapelo le tseo eseng tsa boiqapelo (fiction &amp; non fiction).</i>  <b>TLHAHLOBO</b>  <i>Ba hlahloba hore buka e na le sephetho.</i>  <i>Morutabana o tla botsa dipotso ho lekola hore bana ba e bone phapang pakeng tsa dibuka tsa boiqapelo le</i></p>

<i>LO s &amp; ASs</i>	<i>TERM 1</i>	<i>TERM 2</i>	<i>TERM 3</i>	<i>TERM 4</i>
<p>- E bontsha kamano tsa sesosa le sephetho.</p> <p>- Ho etsa diqeto (mohl.pale ena e re rutang)</p> <p>- Pale o e ratile kapa tjhe.</p> <p>2.2:O bala melawana e lebaneng le dithahasello le ditlhoko bophelong ba nnete.</p> <p>2.3:O bala mefuta-futa ho ya ka ho siya-siyana ha dibuka jk dibuka tsa dipale le dibebele.</p>			kapa thje.	tseo eseng tsa boiqapelo (fiction&non fiction) .
<p>AS3: A bala a le mong a sebedisa mefuta-futa ya di tsela tse itseng ho bontsha moelelo.</p> <p>3.1: A bala dingolwa ka bo kgeleke hantle le ka kutlwisiso.</p> <p>- A bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa mme a balla hodimo.</p> <p>- A balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo.</p> <p>- A sebedisa mantswe ka hloko,a bile a bontsha bokgoni ba hae ba ho bala dibukatse sa tlwaelehang.</p> <p>- A bala a itukisa a bile a sebedisa tsela e nepahetseng mme a bale a</p>	<p>Morutabana o neha bana dingolwa tsa mefuta-futa jk:dikoranta a re ba dibale.</p> <p>Bana ba arotswe ka dihlopha.Ngwana ka mong o tla bala mme ba bang ba mametse.Ba tla lokisana ka bo bona.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Bana ba balla morutabana ha yena a mametse diphoso,a ntse a tataisa moo ho hlokahalang.</p> <p>O sebedisa “checklist” ho lekola kutlwisiso ya bona.</p>	<p>Bana ba tla le dingolwa tsa bona laeboraring ya sekolo.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>E mong le e mong o balla motswalle wa hae,e be ba tshwayana diphoso.</p> <p>Morutabana o ya ba lekola.</p> <p>O sebedisa “observation sheet” ho lekola kutlwisiso ya bona.</p>	<p>Bana ba bala dibuka ho ya ka mefuta ya tsona ba sebedisa mantswe ho bontsha bokgoni ba bona.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o tla kgetha mabitso a entse lethathama la ona e be ba ngola dipolelo.</p> <p>O sebedisa “rubric” ho lekola kutlwisiso ya bona.</p>	<p>Bana ba manamisa dingolwa tsa bona papetleng.</p> <p>E mong le e mong o bala seratswana sa hae,e be morutabana mametse ka hloko.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o sebedisa “rubric” ho lekola kutlwisiso ya bona.</p>

<i>LO s &amp; ASs</i>	<i>TERM 1</i>	<i>TERM 2</i>	<i>TERM 3</i>	<i>TERM 4</i>
<i>pheta-pheta,a phomola a itokise mme a balle hodimo.</i>				
<p><i>AS4:A ntlafatsa tsebo ya difoniki:</i>  <i>4.1 A hlokomela hore mantswa a ka ngolwa ka ho tshwanang empa moelelo o sa tshwane jj.noka tshela.</i>  <i>4.2:O hlokomela hore lentswe le le leng le ka ba le meeelo e mmedi e sa tshwaneng jwalo ka 'noka;noka'</i>  <i>4.3 A eellwa hore tse ding tsa ditumanotsi di ka peletwa jwalo ka thlaku tse pedi jk; oo,ee eo</i></p> <p><i>AS5:Ho balla tsebo le boithabiso ka ho:</i>  <i>5.1: kgetha dibuka tsa dipale tsa nnete le tsa boiqapelo tseo a diratang a bolele seo a se ratileng kapa a sa se ratang ka tsona</i>  <i>5.2:O ya bala a ananele dibuka tse ngotsweng ke bangodi ba tlohang merabeng e fapaneng le dikamano tse itseng.</i></p>	<p><i>Morutabana o tla fana ka mohlala wa mantswa a tshwanang empa moelelo o sa bolele ntho e le nngwe mohl:noka &gt; o tshela noka&gt;o noka moroho.</i>  <i>Bana ba fana ka mabitso e be a ngolwa tlapangollong.Bana ba bala mabitso ao.</i>  <i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Bana ba ngola dipolelo dibukeng tsa bona tsa mosebetsi ka mantswa a neng a le tlapangollong.</i>  <i>Ho sebediswa "observation sheet"</i></p> <p><i>Morutabana ka mora hore a ba hlalotse mefuta ya dibuka,o ba neha dibuka tsa mefuta-futa a re ba hlalose hore di fapane jwang.</i>  <i>TLHAHLOBO</i>  <i>Sehlopha ka seng se tla tlaleha hore se fumane eng.</i>  <i>O sebedisa "checklist"</i></p>	<p><i>Morutabana o ba balla bana pale mme o toboketsa ditumanotshi tse ka peletwang jwalo ka tlhaku tse pedi (mohlala-(Mokoko oo.....,Tweba ee....jj)</i>  <i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Bana ba ka ikgethela mabitso seratswaneng.</i>  <i>Morutabana o sebedisa "rubrics/observation sheet"ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p> <p><i>Morutabana o tla bua le bana ka ditumelo tse fapaneng,moaparo,dijo,jj.</i>  <i>TLHAHLOBO</i>  <i>Ngwana ka mong o ngola ka tumelo ya hae.Ha qetile ba bale seo ba se ngotseng.</i>  <i>O sebedisa "rubric"</i></p>	<p><i>Bana ba ithuta hore lentswe le leng le ka ba le meeelo emmedi e sa tshwaneng(mohlala-seboko jj).</i>  <i>TLHAHLOBO</i>  <i>Ngwana ka mong o fana ka moelelo o satshwaneng lentswe le leng(mohlala-bona).</i>  <i>Morutabana o sebedisa "checklist"</i></p> <p><i>Morutabana le bana ba ngola mantswa a qollwetsweng dibukeng tsa maiqapelo e be e mong le e mong o etsa buka ya hae ya mantswa.</i>  <i>TLHAHLOBO</i>  <i>Morutabana o tla hlahloba dibuka tsa bana tsa mantswa. O sebedisa "checklist"</i></p>	<p><i>Bana ba ngola dipolelo tse nang le mantswa ao ba ipopelang ona.</i>  <i>TLHAHLOBO</i>  <i>Morutabana o lekola hore bana ba ngotse Dipolelo ka nepo,ho sebediswa "rubric"</i></p> <p><i>Bana ba bokella dikoranta le dimakasene ba tle le tsona phaposing mme baya di bala ebe ba ntsha mantswa a itseng ho ikahela bukantswe.</i>  <i>TLHAHLOBO</i>  <i>Bana ba bala dingolwa tsa bona ha morutabana a lekola ka "rubric"</i></p>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p>5.3: O bala mefuta-futa ya dingolwa tse fapaneng jk.dikoranta.</p> <p>5.4: O nshetsa pele kaho ya mantswe a iketsetsa tlotlontswe ka ho sebedisa bukantswe a bile a iketsetsa bukantswe ya hae.</p> <p>5.5: O sebedisa tatellano ya dikahare mantswe a bohlokwa, sehloho ho fumana tsebo.</p> <p>5.6: Ba bapala papadi tseboya mantswe tse eketsang tsebo le bokgoni ba ho bala.</p> <p>5.8: O qala ho hlopholla ka puo ya molomo ka ho ngola dingolwa tse bonahalang di le bohlokwa ba bositjhaba.</p>				
<p><b>LO4: MONGOLO</b></p> <p>ASI: Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mokgwa wa ho ngola ka:</p> <p>1.1: Ho sebedisa tsela tse fapaneng tsa mongolo ho bokella thlahiso leseding/dintlha tsa bohlokwa le ho kgetha sehloho(mohl: bontsha maikutlo, ngola ka bolokolohi, bua le metswalle, le ditshwantsho tse bonahalang)</p>	<p>Morutabana o maneha setshwantsho leboteng a arole bana ka dihlopha, sehlopha ka seng se qoqa ka setshwantsho.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o lekola sehlopha ka seng hore se sebeditse jwang. O ba fa dintlha mabapi le setshwantsho.</p> <p>Morutabana o sebedisa "rubric" ho lekola kutlwisiso</p>	<p>Morutabana o fa bana sehloho seo ba tla ngola ka sona. jk: o etsa eng pele o ya sekolong.</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o lekola mosebetsi wa bana ho ya ka maikutlo a bona.</p> <p>Morutabana o tla sebedisa "checklist" ho lekola mosebetsi wa bona.</p>	<p>Morutabana o phetela bana pale, bana ba mamele ka hloko. E ka nna ya eba pale efe kapa efe (mohlala- ralgwebo/rapolasi)</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Morutabana o botsa bana dipotso ka bonngwe ho lekola kutlwisiso ya bona paleng. O sebedisa "checklist" ho lekola mosebetsi wa bana.</p>	<p>Bana ba fuwa mosebetsi wa hore ba ngole</p> <p>Mantswe a mmalwa ao ba wa utlwileng</p> <p>Paleng eo a ba phetetseng yona</p> <p>TLHAHLOBO</p> <p>Ba ngola mantswe ho sebediswa "rubric"</p>

<i>LO s &amp; ASs</i>	<i>TERM 1</i>	<i>TERM 2</i>	<i>TERM 3</i>	<i>TERM 4</i>
<i>1.2:Ho qala ho rala ka mongolo.</i>	<i>ya bana.</i>			
<p><i>AS2:Ho rala kapa a etsa mokgwaritso ka merero e fapaneng.</i></p> <p><i>2.1:Ho kgetha mofuta wa tema e tla nyallana le sepheo sa morero le bamamedi (bukana ya ho ngola maikutlo ka ketsahalo e itseng)</i></p> <p><i>2.2:Ho kgetha o ngole temana ho ya ka merero e fapaneng jk. (dipale tse kgutshwane,mangolo,dipui sano).</i></p> <p><i>2.3:Ho ngola sehloho se bontshang moko-tabu ha ho kgoneha.</i></p>	<p><i>Morutabana o tla phetela bana pale e kgutshwane ka ngwana ya tsamayang morung a le mong.Ha qeta o re ba e bapale.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana oshebeletse bana ha ba bapala,e be o ba fa dintlha.O sebedisa"checklist"ho ba hlahloba.</i></p>	<p><i>Morutabana o ruta bana ho ngola lengolo.Ha a qeta o re ngwana ka mong a ngole qalo, tumedisu,le sephetho sa lengolo.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o lekola hore bana ba ngotse ka nepo.O sebedisa"rubric ho hlahloba.</i></p>	<p><i>Bana mona ba ka nna ba etsa lethathama la ho reka eng kapa eng ba sebedisa mongolo le ditshwantsho.Ho tla ba le mahlakore a mabedi, moreki le morekisi.Qetellong bana batla ntsha maikutlo a bona ka ketsahalo ena ba ngola dibukeng tsa bona.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o tla lekola lethathama le ngotsweng, puisano mmoho le se ngotsweng ke bana ha ba ntsha maikutlo a bona.O sebedisa "checklist/observation sheet/rubric"</i></p>	<p><i>Morutabana o re bana ba ingolle dipale tse kgutshwane,ba di kopanye ba etse buka e le nngwe.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o lekola hore na bana ba entse mosebetsi ka makgethe.O sebedisa"rubric"ho hlahloba kutlwisiso.</i></p>
<p><i>AS3:Lekodisisa mongolo wa hao</i></p> <p><i>3.1 Ho fana ka sephetho pakeng tsa mongolo wa hao le wa ba bang.</i></p> <p><i>3.2 Holokisa mongolo wa hao (hlakola kapa eketsa mantswa,ngola dipolelo ka tatelano,lekola o lokise</i></p>	<p><i>Morutabana o laela bana hore ba ngole mosebetsi oo a ba fileng ona,ha ba qetile ba tjhentjhana ka dibuka ba fane matshwao.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o lekola hore bana ba sebeditse jwang.O sebedisa"checklist"ho ba</i></p>	<p><i>Bana ba ithuta tshebediso ya matshwao a puo ka ho ba etsetsa dipolelo tse fapaneng ka tataiso ya morutabanaBa ka nna ba kenyeletsa matshwao seratswaneng se ngotsweng ke morutabana.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o lekola hore</i></p>	<p><i>Bana ba tla ngola dipale dibukeng tsa bona,basa lebala ho lekola diphoso tsa bona.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o hlahloba hore bana ba ngotse hantle mopeleto le matshwao.O sebedisa "checklist"ho</i></p>	<p><i>Bana ba ngola moqoqo ka dihlooho tseo ba ikgethetseng tsona</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Ho lekolwa hore na bana ba ngotse dintlha ka tatellano</i></p>



<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<i>mopeleto le matshwao)</i> 3.3 <i>Ho lekola botjha mosebetsi ka mora hore o hlahlojwe ke ba bang.</i>	<i>hlahloba.</i>	<i>bana ba sebedisitse matshwao ka nepo.O sebedisa "rubric"</i>	<i>lekola kutlwisiso ya bana.</i>	
<i>AS4: Ho phatlalatsa se a se ngotseng.</i> 4.1 <i>Ho arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo/ho iponahatsa ka diphaposing.</i> 4.2 <i>Ho arolelana mosebetsi le mokgopi, lelapa le metswalle jk ditlhaku, melaetsa, ditaelo</i> 4.3: <i>Ho iketsetsa dibuka /pokello ya dithothokiso tseo ba iqapelang tsona ka phaposing</i>	<i>Bana ba newa dibuka tsa ho bala mme ngwana o tla bala ka bonngwe ba bang ba mametse ka hloko.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Morutabana o hlahloba ngwana o bala ka nepo,o balla hodimo,o sebedisa matshwao,o bitsa mabitso ka nepo.</i> <i>O sebedisa "checklist" ho lekola kuywisiso ya bana.</i>	<i>Bana ba rutwa ka tshebediso ya ditlhaku tsa mabitso.</i> <i>Ba tsebe hore tlhaku tse kgolo di ngolwa kae,tse nyane di sebediswa kae.O tla ba fa mosebetsi ho lekola kutlwisiso.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Morutabana o tla sheba hore bana ba sebedisa matshwao a puo ka nepo.O sebedisa "checklist"</i>	<i>Bana ba iqapela dipale ho iketsetsa dibuka,metako le dipolelo.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Morutabana o tla lekola mosebetsi oo bana ba iketseditseng ona.O sebedisa "rubric"</i>	<i>Bana ba ingolla dithothokiso tseo ba iqapetseng tsona mme ba bea mosebetsi wa bona poaneng.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Bana ba hlahlobana ka bobona. Ba sebedisa "checklist"</i>
<i>AS5:O aha tlotlontswe, a pelete mantswa ka boyena.</i> 5.1 <i>Ho sebedisa tlotlontswe e fapaneng hore a tsose thahasello le bakeng sa dipheo tse itseng;</i> 5.2 <i>Ho leka ho sebedisa mantswa a a fumaneg dipaleng, dikoranteng, metlaeng, paleng tse phetwang ka molomo meqoqong ya metswalle le ho tse ding.</i> 5.1: <i>O lekalekanya puo</i>	<i>Bana ba fana ka mabitso ho etswe lethathama e be ba ya peleta.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Bana ba tla peleta mabitso ka bonngwe.O sebedisa " rubric"</i>	<i>Bana ba iketsetsa buka ya tlhaloso ya mantswa ka tshebediso ya dofoniki.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Morutabana o lekola mosebetsi ka "rubric"</i>	<i>Bana ba bala seratswana e be ba kgetha mabitso,a ngolwe polokelong ya mabitso.</i> <b>TLHAHLOBO</b> <i>Bana ba etsa/bopa dipolelo ka mantswa a polokelong.O sebedisa 'rubric"</i>	<i>Bana ba etsa moqoqo ba sebedisa mabitso ao ba a ngotseng pokellong ya mantswa.</i> <b>TLHATLHOBO</b> <i>"Rubric/observationsheet" e tla lekola kutlwisiso.</i>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p><i>nthong tse kang dipale,metlae,puo ya molomo ya metswalle le dipapatso bakeng sa thahasello le sepheo.</i></p> <p><i>5.2:Ba iketsetsa pokello ya mantswe le bukantswe;</i></p> <p><i>5.3 Ho sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe.</i></p> <p><i>5.4 Ho sebedisa tsebo ya medumo, melao ya mopeleto ho ngola mantswe a sa tlwaelehang.</i></p> <p><i>AS6:Ho sebedisa puo ka tsela e nepahetseng ho ngola meqoqo ka</i></p> <p><i>6.1:Ho qala hlophisa dipolelo ho etsa seratswana;</i></p> <p><i>6.2Ho ela hloko matshwao a puo jk:tlhaku tse kgolo,kgutlojj.le tshebediso e nepahetseng ya tlotlontswe.</i></p> <p><i>6.3 Ho sebedisa thutapuo (grammar) 6.4:O sebedisa tsebo a e nkileng dingolweng tse ding a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho badisa.</i></p> <p><i>6.5 Ho sebedisa sebopeho sa dipale;</i></p> <p><i>6.6 Ho sebedisa tlhahiso</i></p>	<p><i>Morutabana o bala buka le bana,a ba bontsha hore matshwao a puo a sebediswa jwang.</i></p> <p><b>TLHAHLOBO</b></p> <p><i>Morutabana o ba ngolla seratswana a re ba kenyeletse matshwao a puo.O sebedisa"rubric"</i></p>	<p><i>Bana ba ithuta ho sebedisa ditlhaku tse kgolo mabitsong a bona jk:ho qala lebitso la motho, sebaka, polelo e qalwa ka tlhaku e kgolo (le a mang mabitso)</i></p> <p><b>TLHAHLOBO</b></p> <p><i>Ngwana ka mong o ngola mabitso a batho ba lelapa.O sebedisa"rubric"</i></p>	<p><i>Morutabana o ba ngolla seratswana,ba kenyeletse matshwao a puo le ditlhaku tse kgolo moo di hlokahalang.</i></p> <p><b>TLHAHLOBO</b></p> <p><i>Morutabana o lekola hore bana ba ngotse ka nepo.O sebedisa"rubric"</i></p>	<p><i>Bana ba iphumanela seratswana mme ba qolle matshwao ao ba a fumanang ba be ba fane ka mabaka.</i></p> <p><b>TLHAHLOBO</b></p> <p><i>Morutabana o tla sheba hore bana ba kgonne na qolla.O sebedisa"rubric"</i></p>

<i>LO s &amp; ASs</i>	<i>TERM 1</i>	<i>TERM 2</i>	<i>TERM 3</i>	<i>TERM 4</i>
<i>leseding e tebileng (experiment).</i>				
<p><i>AS7: Mongolo o hlakileng</i></p> <p><i>7.1 Ho ikwetlisetsa ho ngola mosebetsi ka potlako a qete mosebetsi ka nako e loketseng.</i></p> <p><i>7.2 Ho qeta mosebetsi o ngolwang ka nako e behilweng.</i></p>	<p><i>Bana ba ntshetsa se ngotsweng ho tlapangollo dibukeng tsa bona</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Morutabana o hlahloba hore bana ba ngotse ka makgetha.</i></p>	<p><i>Bana ba ntshetsa seratswana se bukeng dibukeng tsa bona</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Ho hlahlojwa hore bana ba ngotse ka nepo ho sebediswa "checklist"</i></p>	<p><i>Bana ba ngola mosebetsi empa a ba sehela nako ya ho qeta.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>O sheba hore bana mosebetsi ba o qetile ka nako e lokelang.</i></p>	<p><i>Bana ba ngola seratswana se bukeng seo ba se fuweng ke morutabana. Ba behetswe nako eo ba tlang ho qeta ka yona .</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Ho lekolwa nako ya ho qeta le mongolo ka "observation sheet".</i></p>
<p><i>LO 5: NAHANA O BATLA MOHLODI WA TABA</i></p> <p><i>AS1. Ngwana a sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo ka :</i></p> <p><i>1.1: Ho utlwisisa a bile a sebedisa dipuo tse fapaneng dithutong tse fapaneng ho lokisetsa nako e tlang.</i></p> <p><i>AS 2. Ho sebedisa puo ho batla mohlodi wa taba ka tatellano</i></p> <p><i>2.1: Ho nahana ka botebo</i></p> <p><i>2.2: Ho sebedisa puo ho hlalosa ho tshwana le hose tshwane, ho manolla le ho bapisa puo.</i></p>	<p><i>Morutabana o pheta pale, mohlala-ka ngwana ya nang le kwatsi ya bosollahlapi (HIV/AIDS) ka phaposing.</i></p> <p><i>Morutabana o botsa dipotso ka tatellano (sesosa le phetho ya lefu lena).</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Bana ba ya taka (ditshwantsho tsa pale) ho sebediswa "observation sheet" ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>	<p><i>Morutabana o pheta pale ya "Tselane le Dimo" a siye bohare le qetelo paleng (mohlala- " Dimo o ile a jara mokotla...a bula mokotla wa dikokwana tse lomang, a ikwaletse ka tlung". Ha le naha na ho ile ha etsahalang?</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Bana ba qetela pale ka ho nahana le ho araba dipotso. Ho sebediswa "observation sheet" ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>	<p><i>Bana ba etsa diphuputso baholong ba bona. (mohlala- ba tsebe hore na ke hobaneng ha ho etswa ditshomo ? Di etswa neng? Ho baneng?</i></p> <p><i>Bana ba pheta pale ba be ba phehisane ka yona.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO</i></p> <p><i>Bana ba ngola pale dibukeng tsa bona ka dihlopha mme ho sebediswa "checklist" ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>	<p><i>Bana ba ngola pale (ka Sesotho) eo ba neng ba e mametse /ba e badile makasining (le mehloding e meng) e phetwa ka leleme leo e seng la bona ho bontsha kutlwisiso ya yona.</i></p> <p><i>TLHAHLOBO.</i></p> <p><i>Ho sebediswa "rubric" ho lekola kutlwisiso ya bana.</i></p>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p><i>AS3: Ho sebedisa puo ho fuputsa le ho manolla</i>  3.1: <i>Ho botsa dipotso ho hlakelwa, ho batla ditlhaloso</i>  3.2: <i>Ho etsa dophuputso ka ho botsa dipotso tse tla thusa ho fumana ditharollo</i>  3.3: <i>Ho rera tatlhelano ya mosebetsi, ho arolelwana ka mosebetsi (Hore o etswa ke mang, ho etswa eng).</i>  3.4 <i>Ho sebedisa mekgwa e bobebe ho fuputsa tsebo.</i>  3.4.1. <i>Ho botsa dipotso tse tobaneng le mosebetsi</i>  3.4.2. <i>Ho etswa dipuisano.</i>  3.4.3 <i>Ho etsa diphuputso tsa laeaborare (o thuswa ke moholo)</i>  3.5 <i>Ho tshehetsa, a bile a hlakisa diphehisana a nehana ka mabaka le bopaki</i>  3.6 <i>Ho akaretsa tsebo ae behe ka nepahalo o natefisang</i></p> <p><i>AS 4: O ntshetsa pele thlahisoleseding ka:</i>  4.1 <i>Ho ngola a bile a hlophisa thlahisoleseding ka mekgwa e fapaneng</i>  4.1.1 <i>Kgetha tlhahisoleseding a ngole dintlha tsa bohlokwa;</i></p>	<p><i>Bana ba hlophisa dipotso tseo ba tlang ho di sebedisa diphuputsong bathong ba fapaneng/laeaborare/dimakasi ning jj le hore mang o tla fuputsa ka eng. Mona ho ka sebediswa dihloho tse fapaneng tseo ba di nehilweng ke morutabana.</i>  TLHATLHOBO  <i>Ho sebediswa “checklist” ho lekola kutlwisiso.</i></p> <p><i>Bana ba mametse ka hloko motho ya menngweng ka phaposing ho tla pheta diketsahalo tse fapaneng a latela sehloho seo a se neuweng ha bana ba kgetha le ho ngola dintlha tsa bohlokwa.</i></p>	<p><i>Bana ba hlophisa tlhahisoleseding eo ba e fumaneng diphuputsong ka tshebediso ya mmapa wa tlhalohanyo (mind map).</i>  TLHATLHOBO  <i>Ho sebediswa “checklist” ho lekola kutlwisiso.</i></p> <p><i>Bana ba ngola ba bile ntsha maikutlo a bona ka seo ba batlang ho fuputsa ka sona ba bile ba fana ka mabaka ka tshebediso ya mmapa wa tlhalohanyo.</i>  TLHAHLOOBO  <i>Ho tla sebediswa “check</i></p>	<p><i>Bana ba etsa manollo le tlhopiso ya tlhahisoleseding ya diphuputso tsa bona (mohlala- lethathana la matsatsi a bona a tlhaho, dikerafo, papetla ya tsa boemo ba lehodimo jj, ho ya ka seo baneng ba se fuputsa.</i>  TLHAHLOBO  <i>Ho sebediswa “checklist/observation sheet” ho lekola kutlwisiso.</i></p> <p><i>Bana ba hlophisa tlhahisoleseding ka tshebediso ya lenanetafole, ba bapise ho fumana bohlokwa ba ntho, bobekapa ditlamora o tsa ntho, ba hlahlamanya dintlha tsa bohlokwa. Ba ka nna ba sebedisa</i></p>	<p><i>Manollo le tlhopiso ya tlhahisoleseding ya diphuputso e tswela pele.</i>  TLHOTLHOBO  <i>Ho sebediswa “checklist/observation sheet” ho lekola kutlwisiso.</i></p> <p><i>Bana ba ngola ba ntsha maikutlo a bona ka sehloho seo ba se fuweng, ba hlahlamanya dintlha ho ya ka tlhahiseleseding eo ba nang le yona. Ba ka hlahisa seo ba se ratileng, ba se nyatsitseng, kapa ba seo lakatsang.</i></p>

<b>LO s &amp; ASs</b>	<b>TERM 1</b>	<b>TERM 2</b>	<b>TERM 3</b>	<b>TERM 4</b>
<p>4.1.2 O etsa mmapa wa thlalahanyo (mind map)</p> <p>4.1.3 O rala lenantafole(table) ditshwantsho, dipapetla le alemanaka e bontshang tatellano ya diketsahalo</p> <p>4.2 Ho hlahlamanya tlhahisoleseding le ho e kenya tlasa dihloho tse itseng mefuta ya a be a ngole le dihloho.</p> <p>4.3 Ho sebedisa puo ho hlalosa ho tshwana le ho se tshwane, ho manolla le ho bapisa puo.</p>	<p><b>TLHAHLOOBO</b> Ho tla sebediswa "rubriccheck list"ho lekola kutlwisiso</p>	<p>list"ho lekola kutlwisiso.</p>	<p>ditshwantsho ho matlafatsa dintlha tsa bona. <b>TLHAHLOOBO</b> Ho tla sebediswa "check list"ho lekola kutlwisiso</p>	<p><b>TLHAHLOOBO</b> Ho tla sebediswa "rubriccheck list"ho lekola kutlwisiso</p>

<p><b>L.O.6 KAHO LE TSHEBEDISO YA PUO</b></p> <p>AS 1: O nyalanya medumo ho ditlhaku le mantswa ka:</p> <p>1.1 Ho sebedisa difoniki ho peleta mantswa a thata haholo.</p>	<p>Bana ba ngola pitsetso ya mantswa a ditlhaku dipedi hoyo borarong ka mora ho bala seratswana bukeng ka bonngwe. <b>TLHAHLOBO</b> Ho sebediswa "rubric"ho lekola mosebetsi</p>	<p>Bana ba peleta mantswa a nang le ditlhaku tse tharo ho ya boneng (mohlala-tlholo, tshwene jj) ba ka nna ba ngola dipolelwana ho netefatsa tshebediso ya mantswa ao. <b>TLHAHLOBO</b> Ho sebediswa "rubric"ho lekola mosebetsi</p>	<p>Bana ba tswela pele ka popo ya mantswa a thata. Ba bopa dipolelo ebe ba y a dikopanya ho bopa seratswana.(paragraph) <b>TLHAHLOBO</b> Ho sebediswa "rubric"ho lekola mosebetsi</p>	<p>Bana ba ngola moqoqo, ba sebedisa mantswa ao ba a bopileng a thata ka tshebediso ya difoniki. <b>TLHAHLOBO</b> Ho sebediswa "rubric"ho lekola mosebetsi</p>
<p>AS 2: Tshebediso ya mantswa</p> <p>2.1 Ho sebedisa melao ya ho peleta ka nepo</p> <p>2.2 Ho sebedisa mefuta e fapaneng ya mehlodi ho</p>	<p>Morutabana o sebedisa dohlongwanthao mme bana ba kenyeletse dihlongwapele &amp; hape bana o sebedisa dihlongwa pele bana ba</p>	<p>Bana ba ngola mantswa a nepahetseng bakeng sa mantswa a lobokantsweng jk tebese-sebete.Bana ba ka nna ba aro-arola lentse ho qoba</p>	<p>Bana ba lokisa mantswa a polelong e lobokantsweng ho ya ka moo setshwantsho se leng ka teng mohlala e repe tsime wna =pere e</p>	<p>Bana ba bala seratswana e be ho sona ba kgetha mahlaloso nngwe le malatodi. <b>THLAHLOBO</b></p>

<p>netefatsa mopeleto; 2.3 Ho sebedia dihlongwapele le dihlongwanthao ho bopa mabitsa/mantswe. 2.4 Qolla mahlosongwe le malatodi a mangata</p> <p>AS 3. Ho sebetsa ka dipoleloka . 3.1 Ho qolla moetsi, leetsi le moetsuwa polelong. 3.2 Ho sebedisa kamano ya moetsi le leetsi ka tsela e nepahetseng. 3.3 Ho sebediswa mantswe a hokelang ho bontsha sesosa le ditlamoraoo(j.k.Ha ke mo rate hobane o mobe) 3.4 Ba sebedisa makgathe-lejwale le lephethi (jk,Ke ithutile Sesotho dilemo tse tharo; Lekgathe lephethi). 3.5 Ho sebedisa mefuta futa ya dipolelo ka mokgwa wa : dipotso, dipolelo le taelo.(jk O ithutile Sesotho</p>	<p>kenye dihlongwa nthao jk .Marematlou=.Ma-sehlongwapele. rema- kutu tlou- sehlongwa-nthao THLAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba bopa dipolelo tse nepahetseng. Ba qolla moetsi, leetsi, moetsuwa,ho bontsha kamano ya ditho tsa puo le tshebediso ya makgathe TLHAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Morutabana o ngola seratswana,bana ba kgethe</p>	<p>ho siya tlhaku tse itseng e le ho toboketsa tsela e nepahetseng ya ho peleta(mohlala:kgwa+ya+kgwa+ya+ne) THLAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Morutabana o ngola dipolelo, mme bana ba kgetha leetsi, moetsi,moetsuwa.Ba ka nna ba tswelapele ka tshebediso ya dipolelo tse fapaneng(dipotso,ditaelo,jj) TLHAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ngola dipolelwana ho ntlafatsa tshebediso ya puo.</p>	<p>nwa metsi(setshwantsho sa pere e nwang metsi) THLAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba kgutsufatsa pale ho ntshetsa pele tshebediso ya dipolelo le makgathe ba sa siye ditho tsa puo ka kakaretso TLHAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo ba bopa</p>	<p>Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba ngola mefutafuta ya dingolwa (moqoqo,dipuisano,lengolo dithothokiso le tse ding).Ba toboketsa ho hokelwa ha mantswe le dipolelo ho bontsha sesosa, lebaka,bobe ba ntho/tao le tse ding TLHAHLOBO Ho sebediswa"rubric"ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba kgetha ditho tsa puo</p>
---	--	---	--	--

<p>dilemo tse kae? (Potso) 2. Ke ithutile Sesotho dilemo tse pedi. (polelo) 3. Ithute Sesotho. (taelo)</p> <p>3.6 Ho qolla mabitso, maemedi ( ya ka, ya hae, tsa bona) kgethi, maetsi, mahlalosi le tse ding mme disebeta ka nepo.</p> <p>3.7. Bana ba sebedisa matshwa a ho bala jk kgutlo, feelwane, makalo</p> <p>AS4: Ho sebetsa ka mongolo ka: 4.1: Ho kopanya dipolelo ho bopa diratswana o ntse o sa lebala tshebediso ya makgathe.</p>	<p>mabitso ,maemedi, makgethi, maetsi, mabitso .mahlalosi, jj. TLHAHLOBO Ho sebediswa "checklist" ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba ithuta ka tshebediso ya matshwao a ho bala. Ba bala dipolelo tse kgutshwane tse bontshang matshwao ana a ho bala. TLHAHLOBO Ho sebediswa "checklist" ho hlahloba mosebetsi.</p> <p>Bana ba bopa dipolelwana tse kgutshwane ho bontsha tshebediso ya mefuta ya makgathe. Ba araba dipotso ka botlalo, ba ngola dibukeng tsa bona ka mora ho bala seratswana. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba bolela mabitso a patang puo a sebediswang tikelohong mohlala "dibenegude"- dikahare. Bana ba boela ba bokella mantswe a patang puo ka tsela ya ho hlompha</p>	<p>TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola kutlwisiso ya mosebetsi.</p> <p>Ba ngola dipolelo tse tswang ho bona tse nang le matshwao ana a ho bala. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola mosebetsi</p> <p>Bana ba sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelwana tse kgutshwane ho etsa tse telele ba toboketsa tshebediso ya makgathe. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba kgetha mantswe a patileng puo lethathameng la mantswe ebe ba bopa dipolelo ka ona ho bontsha kutlwisiso. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric</p>	<p>diratswana (mohlala- "O ne a thabile haholo anthe ha a tle") TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola kutlwisiso ya mosebetsi.</p> <p>Ba bala dingolwa tse fapaneng ho toboketsa le ho ntlafatsa tsebo ya bona ya matshwao a ho bala. TLHAHLOBO Ho sebediswa "observation sheet" ho lekola</p> <p>Ba sebedisa dipolelo ho etsa diratswana ba ntshetsa pele tlhahlamanyo ya dintlha le tshebediso ya makgathe. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba fetolela dipolelo tse patileng puo ba di ngola ka puo ya sebele (mohlala: "Thaema o vaile maobane"). TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho</p>	<p>bukeng tseo ba di badileng ho ya ka ditaello tseo ba di neuweng. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola kutlwisiso ya mosebetsi.</p> <p>Bana ba tswela pele ho ntlafatsa tshebediso ya matshwao a ho bala ka ho etsa dipuisano. TLHAHLOBO Ho sebediswa "observation sheet" ho lekola mosebetsi.</p> <p>Ba sebedisa dipolelo ho etsa diratswana ba ntshetsa pele tlhahlamanyo ya dintlha le tshebediso ya makgathe. Mona ba ka mogogo ba etsa diratswana. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola mosebetsi.</p> <p>Bana ba fetola seratswana se ngotsweng ka puo e patehileng mme ba ngola ka puo ya sebele. TLHAHLOBO Ho sebediswa "rubric" ho lekola mosebetsi</p>
--	---	---	---	--

<p>AS5. Tlhokomediso ya ntshetsopele ya puo. 5.1.Hlalosa mokgwa oo bana ba sebedisang puo ka tsela e sa nepahalang ka teng (mokgwa wa ho pata puo) ka phaposing, ba e sebedisa ho mang, hobaneng</p> <p>Ass: 6 Ho sebediswa puo ka kakaretso j.k moetsi, ketso leetsi,,moetsuwa taelo,mahokedi tshwantshanyo,mahlalason ngwe,malatodi,kgutlo,makalo.</p>	<p>(mohlala: “Thabo o shwele”. – “Thabo o hlokahetse”). TLHAHLOBO Ho sebediswa”checklist/observation sheet”ho lekola</p> <p>Bana ba hlopholla dipolela ho bontsha kutlwisiso ya dikarolwana tsa dipolelo(mohlala”Direko o raha bolo e ntsho”- Direko – moetsa, o – lehokedi, raha – leetsi, bolo – moetsuwa, e – lehokedi, ntsho – lekgethi.) TLHAHLOBO Hoo sebediswa”observation sheet”ho lekola mosebetsi.</p>	<p>/checklist”ho lekola.</p> <p>Bana ba ngola ka nepo dipolelwana tse lobokantsweng.Ba fetolela dipolelo ho boetsuwa, dipotsong ba bile ba sebedisa mefuta ya makgathe. TLHAHLOBO Ho sebediswa”rubric”ho lekola mosebetsi.</p>	<p>lekola mosebetsi</p> <p>Bana ba hlopholla dipolelwana tseo ba ipatletseng tsona dingolweng tse fapaneng. Ba tswela pele ho ikahela dipolelwana tse fapaneng, ba ela hloko tshebediso ya makgathe ho netefatsa tshebediso ya puo ka nepo. TLHAHLOBO Ho sebediswa”rubric”ho lekola mosebetsi.</p>	<p>Ba tswela pele ho ntshetsa pele tshebediso ya puo ka nepo ka ho sebedisa dipolelo tsa mefuta e fapaneng ba sebedisa matshwao a ho bala le ho ngola. TLHAHLOBO Ho sebediswa”rubric”ho lekola mosebetsi.</p>
--	--	--	--	---

#### ELA HLOKO 111

1. Boputswa ba leeb ----- Ke kotara ya pele
2. Tala -----Ke kotara ya bobedi
3. Tshehla -----Ke kotara ya boraro
4. Kgubedu -----Ke kotara ya bone



## TLHAHLOBO YA MANTLHA :MOHLALA.

PUO YA LETSWELE : GRADE 3 TERM :1

LO	ASSESSMENT STANDARDS	MAEMO A TEKOLO(attainment target)	MESEBETSI	MEFUTA YA TEKOLO
1	<p><b>AS:</b> 4 Ho mamela ha monate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale, dithothokiso dipina le tse ding dipuisano tsa molomo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ba mamela sehloho le mmoko-tabana.</li> <li>• Ba noha se tla etsahala.</li> <li>• Ba pheta ka dintho,diketsahalo le ho ntsha maikutlo ka se etsahetseng.</li> <li>• Ba araba dipotso tsa molomo.</li> <li>• Ba ntsha maikutlo, ba fane ka ma baka kase etsahetseng.</li> <li>• Ba fumana sesosa le phetho ho se builweng ka molomo.</li> <li>• Ba taka ditshwantsho ba ibile ba di ngola ka mantswe a bona ho bontsha kutlwisiso.</li> </ul>	<p>Ba mamela sehloho le mmoko taba.</p>	<p><u>MOSEBETSI WA PELE</u> Morutabana o balla bana sehloho sa pale. Ho fa bana monyetla wa ho bolela hore na pale e reng,le dipapadi tsa pale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morutabana o pheta pale mme bana ba mamela ka hloko.</li> <li>• Qetelong ya pale, morutabana o botsa bana ka molomo(oral) bana ba araba.</li> <li>• Bana ba pheta pale ka mantswe a bona.</li> <li>• Morutabana o ngola dikarabo ho flipchart.</li> <li>• Bana ba bala mmoho le morutabana..</li> </ul>	<p>1.Bana ba ya lekolana,ba tshwayana diphoso ha ho ntse ho arajwa dipotso. 2.Morutabana o ya lekola: O hlahloba hore bay a kgona na ho mamela ka kutlwisiso ha ba ntse ba araba pale. Mekgwa ya tekolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsa molomo</li> <li>• Tekolo</li> </ul> <p>Sesebediswa(tool) “RUBRIC”</p> <p>4.O kgona ho araba dipotso a bontsha kuthwisiso;a hona le ho pheta dintlha ka tatellano a bile a taka hantle. 3.O araba dipotso ka nepo o lobokanya dintlha o bile o kgona ho taka. 2. O araba dipotso ka tataiso dintlha dilobokane o bile o taka. 1. O hloka tataiso ho tsohle.</p>

LO	ASSESSMENT STANDARDS	MAEMO A TEKOLO(attainment target)	MESEBETSI	MEFUTA YA TEKOLO
2	<p>NYALANO YA TEKOLO(Integration within) AS:4 Ho sebedisa matsoho, mmele le difahleho ho pheta pale.</p>		<p><u>MOSEBETSI WA BOBEDI</u> Morutabana o bala pale lekgetho la bobedi,o kgothaletsa bana ho sebedisa difahleho,ho tsitsinya mmele le medumo ho bontsha kutlwisiso ya pale. Mohlala:Ha a le bohale a bontshe ka sefahleho se ele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morutabana o beha bana ka dihlotshwana.</li> <li>• Bana ba apara di aparo tsa ho bapala pale,mme ba ikarola hore na ngwana ka mong o bapala karolo efe.</li> <li>• Bana ba qala ho bapala pale.</li> </ul>	
1	<p>KOPANYETSO YA TEKOLO (Integration across) Arts and Culture. AS:9 Ho arolelana mosebetsi.</p>		<p><u>MOSEBETSI WA BORARO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murutabana o botsa dipotso ka pale eo bana ba qetang ho e bapala,le hore na bana utlwile papadi ya pele e leng jwang.</li> <li>• Bana ba taka dipapadi tsa pale ka ho etsa ditshwantsho.</li> </ul> <p>Mohlala:Moshanyana sankatana le kgodumodumo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ba ngola mantswe a bohlokwa ho tswa paleng ba sebedise ho hlahisa mookotaba wa yona.</li> </ul>	

**TLHAHLOBO YA MANTLHA -----PUO YA LETSWELE**

**GRADE 3**

<b><u>DITHUTO –PHETO LE BOTEBO BA THUTO</u></b>	TERM 1	TERM 2	TERM 3	TERM 4
<b><u>LO 1 :HO MAMELA.</u></b>				
<b>AS: 1</b> Ngwana o mamela ka hloko, a arabe dipotso ka tatellano ho ya moo di botsitweng ka teng bo emong ba hae.	√	√	√	√
<b>AS: 2</b> Ho bontsha kutlwisiso ya puisano ka ho hlompha sebui, ho mamela ka hloko, ho bua le ho botsa dipotso tsa tlhakisetsa, ho akaretsa seo a se utlwileng.	√	F.A.T	√	√
<b>AS: 3</b> Ba dumela, ba eellwa ba bile ba bontsha tlhompho dipuong tse fapaneng.	√	√	√	√
<b>AS: 4</b> Ho mamela ha monate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale, dithothokiso, dipina le tse ding dipuisano tsa molomo.	F.A.T.	√	√	√
*Ba mamela hloho le mmoko-tabo.		√	√	
*Ba noha se etsahala.		√	√	√
*Ba mamela dintlha.		√	√	√
*Ba pheta ka tatellano diketsehalo le ho ntsha maikutlo, ka se etsahetseng.		√	√	√
*Ba fumane sesosa le phetho hose buuweng ka molomo.		√	√	√
*Ba taka ditshwantsho babile ba dingola ka mantswa a bona ho bontsha kutlwisiso.		√	√	√
<b>AS:5</b> Ho mamela ka ho natefelwa a bile a araba dilothe le metlae.	√	√	√	√
<b>AS:6</b> Ho mamela sebui seo moithuti a sa se boneng mme a mamele ditaello le ho araba dipotso ho ya ka moo di botsitweng ka teng.	√	√	√	√
<b><u>LO 2:HO BUA</u></b>				
<b>AS:10</b> hopola diketsahalo tse etsa etseng kgale e be o bontsha maikutlo a hae ka tsona.	√	√	√	√
<b>AS :20</b> sebedisa puo ho akanya boithabiso.(mohlala ho etsa metlae,dithothokiso le ho iqaphela dipale.	F.A.T.	√	√	√
<b>AS:30</b> qapa dipale a be a diphetha, a bontsha qalo, bohare le phetho, a sa le bale dintlha tsa bohlokwa ntle le phetapheto.	√	√	√	√
<b>AS:40</b> sebedisa ditsela tse fapaneng ho pheta pale(tshebediso) ya ditho tsa mmele(gestures).	√	√	√	√

<b>AS:5</b> O nka karolo puisanong ya dihlopha.	✓	✓	✓	✓
*O bontshana le ba bang ka dihloho dihlopheng nakong ya puisano.	✓	✓	✓	✓
*Ho fana ka sebaka ho ba bang mme o botsa dipotso tse hlokalang.	✓	✓	✓	✓
*Ho hlahisa o bile o hlakisa dintlha.	✓	✓	✓	✓
*O bontsha boikutlwelo le ditokela le maikutlo a ba bang.	✓	✓	✓	✓
*Ho akaretsa mosebetsi wa sehlopha.	✓	✓	✓	✓
*Ho botsa dipotso ho hlakisetwa le ho fumana tsebo.	✓	✓	✓	✓
*O araba dipotso a bile a fana ka mabaka a dikarabo tsa hae.	✓	✓	✓	✓
*O fana ka mantswe a kgothatsang ho bang.	✓	✓	✓	✓
<b>AS:6</b> Ho etella pele dipuisano tsa mefuta efapaneng.	✓	F.A.T.	✓	✓
<b>AS:7</b> Ho beha tlhahiso ya molomo(oral presentation)ka dihloho tse fapaneng dipuisanong tse fapaneng.	✓	✓	✓	✓
<b>AS: 8</b> Ka thuso le tshehetso ya morutabana o aha dintlha tsamaiso(guidelines)tseo a tlang ho di latela ha abeha tlhahiso ya hae.	✓	✓	✓	✓
<b>AS:9</b> O hlalosa se tla etsahala le hore se tla etsahala jwang.	✓	✓	✓	✓
<b>AS:10</b> O sebedisa dithusathuto tse bonwang ho eketsa tlhahiso ya hae.	✓	✓	✓	✓
<b>AS:11</b> Latela tsela nepahetseng ho hohela bamamedi(ho ba sheba ha a bua,ho phahamisa lentswe)	✓	✓	✓	✓
<b>AS:12</b> Ho ikamahanya moqoqong jwalo ka e nngwe ya tsela tsa bophelo.	✓	✓	✓	✓
<b>LO 3:HO BALA LE HO BOHA</b>				
<b>AS: 1</b> O sebedisa dithusa-thuto tse bonahalang ho fumana moelelo.	✓		✓	✓
*O bala ditshwantsho tse jwaloka ditshwantsho,dimapa,dipapetlwa le metako	✓	✓		
*O hlalosa ka puo ya molomo,ka ho ngola moelelo le sepheo	✓	✓	✓	✓
*O sebedisa tsebo e lokelang jk mmapa	✓	✓	✓	✓
*O hlahloba ditshwantsho a di kgabisa ka ho phethahetseng	✓	✓	✓	✓
<b>AS:2</b> O etsa moelelo ka dingolwa	F.A.T.	✓	✓	✓
*O araba dipotso a bile a seka-seka maikutlo ka moqoqo kappa thothokiso eo a e badileng ho bontsha kutlwisiso.				
*Kgopolo ya bohlokwa.		✓	✓	✓
*O qolla dintla ka baphetwa ba ka sehlohong,tatelano ya diketsahalo le bohlokwa ba botjhaba.		✓	✓	✓
*Pale o e ratile kapa tjhe.		✓	✓	✓
*O bala melawana e lebaneng le dithahasello le ditlhoko bophelong ba nnete.		✓	✓	✓
*O bala mefuta-mefuta ho ya ka ho siya-siyana ha dibuka tsa dipale le dibebele.		✓	✓	✓

<b>AS:3O</b> bala a le mong a sebedisa mefuta-futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo.	√	F.A.T.	√	√
*O bala dingolwa hantle le ka kutlwisiso.	√		√	√
*O bitsa mantswa ka tsela e nepahetseng a bile a balla hodimo.	√		√	√
*O balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo.	√		√	√
*O sebedisa mantswa ka hloko, a bile a bontsha bokgoni ba hae ba ho bala dibuka tse sa tlwaelehang.	√		√	√
*Ha a bala o itukisa a bile a sebedisa tsela e nepahetseng mme a bala a pheta-pheta, a phomola a itokise mme a balle hodimo	√		√	√
<b>AS:4</b> Nngwefatsa tsebo ya ditumanotshi.	√	√	F.A.T.	√
*Ba hlokomediswa hore mantswa a ngolwang ka ho tshwanang empa moelelo o sa tshwane jk noka, tshela.	√	√		√
*O hlokomela hore ditumanotshi tse pedi tse sa tshwaneng di ka bitswa jwalo ka thlaku e le nngwe jk, oa oe.	√	√		√
*Tshebediso ya ditumammoho tsa mabitso qalong jk hl, kg, ph, qh, tsh, kw.	√	√		√
<b>AS: 5</b> Ho balla tsebo le boithabiso.	√	√	√	F.A.T.
*O kgetha dibuka tsa dipale le tse seng tsa dipale a bolele hore di a tsamayelana na.	√	√	√	
*O ya bala a ananele dibuka tse ngotsweng ke bangodi ba tlohang merabeng e fapaneng le dikamano tse itseng.	√	√	√	
*O bala mefuta-mefuta ya dingolwa tse fapaneng jk dikoranta.	√	√	√	
*Ntshetsopele ya kaho ya mantswa ka ho sebebedisa buka ya tlhaloso ya mantswa a iketsetse a iketsetse bukana ya mantswa ya hae.	√	√	√	
*O sebedisa tatellano ya dikahare mantswa a bohlokwa, sehloho ho fumana tsebo.	√	√	√	
*Ba bapala papadi tsa mantswa tse eketsang tsebo le bokgoni ba ho bala.	√	√	√	
*Ho hlalohanya le ho fumana tsebo jk, boahi ba sebaka le polokelo ya dibuka.	√	√	√	
*O qala ho hlopholla ka puo ya molomo ka ho ngola, dingolwa tse bonahalang bohlokwa ba botjhaba.	√	√	√	
<b><u>LO 4 MONGOLO</u></b>				
<b>AS:1</b> Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mokgwa wa ho ngola.	√	√	F.A.T.	√
*Sebedisa tsela tse fapaneng tsa mongolo ho bokella tsebo o be o kgethe le sehloho(mohlala:bontsha maikutlo ,ngola ka bolokolohi ,bua le metswale,le	√	√		√

ditshwantsho tse bonahalang.				
*Qala ho rera ka mongolo.	√	√		√
<b>AS:2</b> Sebedisa mongolo ho ya ka merero e fapaneng.	√	√		√
*Kgetha se tla kgotsofatsa mokgopi.	√	√		√
*Kgetha o ngole temana ho ya ka merero e fapaneng jk,(dipale tse kgutshwane, mangolo, dipuisano)	√	√		√
*Ha ho kgoneha ngola sehloho se bontshang moko-tabla.	√	√		√
<b>AS: 3</b> Lekodisa mongolo wa hao.	√	√	√	√
*Fana ka sephetho pakeng tsa mongolo wa hao le wa ba bang	√	√	√	√
*Lokisa mongolo wa hao(hlakola kappa eketsa mantswe,ngola dipolelo ka tatelano,lekola o lokise mopeleto le matswao)	√	√	√	√
*Ha o qeta ho lekola sephetho ho ba bang, lokisa mongolo wa hao.	√	√	√	√
<b>AS: 4</b> Phatlalatsa mongolo wa hao.	√	√	√	√
*Arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo,ho iponahatsa ka phaposing.	√	√	√	√
*Arolelana mosebetsi le mokgopi,lelapa le metswalle jk mangolo,melaetsa le ditaelo.	√	√	√	√
*O iketsetsa dibuka kappa o nka karolo ka sehlopheng.	√	√	√	√
<b>AS:5</b> O aha puo abe a pelete mabitso a ikemetseng.	F.A.T.	√	√	√
*O fapanya puo le ditakatso tsa merero e itseng.		√	√	√
*O lekalekanya puo nthong tse kang dipale,metlae,puo ya melomo ya metswalle le dipapatso bakeng sa thahasello le sepheo.		√	√	√
*Ba iketsetsa pokello ya mabitso le buka ya mantswe(dictionary)		√	√	√
*O sebedisa buka ya tlhaloso ya mantswe ho sheba mopeleto le tlhaloso.		√	√	√
*O sebedisa ditumatlhaku le melawana ya ho peleta mantswe a sa tlwaelehang.		√	√	√
<b>AS:6</b> O sebedisa tlotlontswa ka tsela e nepahetseng.	√	F.A.T.	√	√
*O kopanya dipolelo ho etsa seratswana.	√		√	√
*O ela hloko matshwao a puo(jk tlhaku tse kgolo, kgutlo jj)	√		√	√
*Tshebediso e nepahetseng ya tlotlontswa.	√		√	√
*O sebedisa tsebo a e nkileng dingolweng tse ding.	√		√	√
*O sebedisa tsela e nepahetseng ya ho badisa.	√		√	√
<b>AS: 7</b> Mongolo o hlakileng.	√	√	√	F.A.T.
*O ikwetlisa ho ngola ka potlako.	√	√	√	
*A qete mosebetsi ka nako e loketseng.	√	√	√	
<b>LO 5 NAHANA O BATLA MOHLODI WA TABA</b>				

<b>AS: 1</b> Ngwana o sebedisa puo ho theha kutlwisiso le moelelo.	√	√	√	F.A.T.
*O utlwisisa a bile a sebedisa puo tse fapaneng ho lokisetsa nako e tlang.	√	√	√	
<b>AS:2</b> O sebedisa puo ho batla mohlodi wa taba ka tatellano.	√	√	√	
*O nahana ka botebo.	√	√	√	
*O sebedisa puo ho hlalosa ho tshwana le hose tshwane.	√	√	√	
*Ho manolla le ho bapisa puo.	√	√	√	
<b>AS:3</b> O sebedisa puo ho fuputsa le ho manolla.	√	√	√	√
*O botsa dipotso ho hlakelwa, o batla tlhalosetso.	√	√	√	√
*O tla le tharollo.	√	√	√	√
*O rera tatellano ya mosebetsi, ho arolana ka ona. (hore o etswa ke mang, ho etswa eng)	√	√	√	√
*O sebedisa mekgwa e bobebe ho fuputsa tsebo.	√	√	√	√
*O botsa dipotso tse tobaneng le mosebetsi.	√	√	√	√
*Ho etswa dipuisano.	√	√	√	√
*Ho etswa diphuputso tsa laeaborare (o thuswa ke moholo)	√	√	√	√
*O ntshetsa a bile a hlakisa diphehisano a bile a nehana ka mabaka le bopaki.	√	√	√	√
*O akaretsa tsebo a e behe ka nepahalo e natefising.	√	√	√	√
<b>AS:4</b> O ntshetsa pele tsebo.	√	√	F.A.T	√
*O ngola a bile a hlopha tsebo ka mekgwa e fapaneng.	√	√		√
*O kgetha dintlha tsa bohlokwa a be a ngole.	√	√		√
*O etsa mind-map.	√	√		√
*O etsa lenane, ditshwantsho le dipapetla.	√	√		√
*O beha tsebo ka tatellano le ka mefuta a be a ngole dihloho.	√	√		√
*O sebedisa puo ho hlalosa ho tshwana le ho se tshwane, ho manolla le ho bapisa puo.	√	√		√
<b><u>LO 6 KAHO LE TSHEBEDISO YA PUO.</u></b>				
<b>AS:1</b> Ho bapisa medumo mantsweng le ditlhakung.	√	√	√	√
*Ho sebedisa ditumangwe ho peleta mantswa a thata	√	√	√	√
<b>AS:2</b> Tshebediso ya mantswa	√	√	√	√
*Ho sebedisa melao ya ho peleta ka nepo	√	√	√	√
*Ho sebedisa dithusathuto ho hlahloba mopeleto	√	√	√	√

*Ho sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao ha o aha mabitso/mantswe	✓	✓	✓	✓
*Qolla mahlalsonngwe le malatodi	✓	✓	✓	✓
<b>AS:3</b> Tshebetso ka dipolelo	✓	✓		✓
*Ba qolla maetsi,leetsi le moetsuwa polelong	✓	✓		✓
*Ba sebedisa moetsi le leetsi ka tsela e nepahetseng	✓	✓		✓
*Ho sebediswa makopanyi ho bontsha sesosa,paello,sephetho(jk ha ke mo rate hobane o mobe)	✓	✓		✓
*Ba sebedisa makgathe a thata(jk ke ithutile Sesotho dilemo tse tharo:Lekgathe lephethi)	✓	✓	F.A.T	✓
*Ho sebedisa mefuta-futa ya dipolelo ka mokgwa wa dipotso,dipolelo le ditaelo(jk O ithutile Sesotho dilemo tse kae?(Potso)Ke ithutile Sesotho dilemo tse pedi(polelo)Ithute Sesotho(taelo)	✓	✓		✓
*Ba qolla mabitso,maemedi(ya ka,ya hae,tsa bona)Kgethi,maetsi,mahlalosi le tse ding mme ba di sebedisa ka nepo	✓	✓		✓
*Bana ba sebedisa matshwao a puo jk kgutlo,feelwana,makalo	✓	✓	✓	
<b>AS:4</b> Ho kopanya dipolelo ho etsa dirapa,ho hlokometswe tshebediso ya makgathe	✓	✓	✓	F.A.T.
<b>AS:5</b> Tlhokomediso ya ntshetsopele ya puo	✓	✓	✓	✓
*Hlalosa mokgwa oo bana ba sebedisang sekwata(mokwa wa ho pata puo)ka phaposing,ba e sebedisa ho mang hobaneng(jk sekwata,mula,natha,letolo(lefika)nyalasi,tjeba	✓	✓	✓	✓
<b>AS:6</b> Ho sebediswa puo ka kakaretso jk moetsi,ketso,leetsi moetsuwa,potso,polelo,taelo,lehokedi,tshwantshanyo,lehlalsonngwe,lelatodi,kgu tlo le makalo.	✓	✓	✓	✓



**DI “LO” TSE THONTSWENG TSA TLHAHLOBO YA MANTLHA – GRADE 3**

***TERM 1***

LO1 – AS4

LO2 – AS2

LO3 – AS2

LO4 – AS5

***TERM 2***

LO1 – AS2

LO2 – AS6

LO3 – AS3

LO4 – AS6

***TERM 3***

LO3 – AS4

LO4 – AS1

LO5 – AS4

LO6 – AS3

***TERM 4***

LO3 – AS5

LO4 – S7

LO5 – AS1

LO6 – AS4

## **HLOKOMELA:**

- Ditlhaku.
- Ho teleana ha mongolo le ditshwantsho
  
- Boholo bonyane ba mongolo
- Dikgeo pakeng tsa mabitso
- Lenane la mantswe lepheng ka leng
- Hlokomela tikoloho ya moithuti
- Dilemo/ bokgoni.
- Dingolwa le mongolo o tswang dibukeng, makasineng, dipapetleng.
- Dithusathuto.

## **HO SEBEDISITSWE:**

- National curriculum statement (Home Language Policy)
- National Policy on Assessment and Qualification For Schools (Get :12 february 2007)